

SLUŽBENI GLASNIK B O S N E I H E R C E G O V I N E



Godina II - Broj 22

Četvrtak, 12. novembra 1998. godine
S A R A J E V O

Bosanski jezik

104

III

Na osnovu člana 20. tačka 3. i člana 43. tačka 1. Zakona o vanjskotrgovinskoj politici ("Službeni glasnik BiH", broj 7/98) i čl. 2. i 16. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 59. zasjedanju održanom 10. septembra 1998. godine, donijelo je

Preduzeće koje je sa stranim pravnom licem zaključilo ugovor o dugoročnoj proizvodnoj saradnji (u daljem tekstu: ugovor) podnosi zahtjev Ministarstvu trgovine Entiteta (u daljem tekstu: Ministarstvo) za upis ugovora u Registar ili za njegove izmjene i dopune.

Rok za podnošenje zahtjeva iz stava 1. ove tačke je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

IV

Zahtjev za upis ugovora u Registar (u daljem tekstu: zahtjev) sadrži:

1. naziv, sjedište i predmet djelatnosti ugovornih strana;
2. broj pod kojim je domaće preduzeće upisano u evidenciju preduzeća upisanih u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja.

V

Uz zahtjev za upis ugovora u Registar prilaže se:

1. originalni primjerak ugovora i službeno ovjereni prijevod ugovora na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini;
2. potvrda o saobraznosti proizvoda-predmeta ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji sa uvjetima i standardima za njihovu upotrebu i puštanje u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine, izdata od nadležnog organa;
3. izvod iz registra stranog pravnog lica u domicilnoj zemlji.

VI

Rok za otklanjanje nedostataka ili nepotpunih zahtjeva, određuje se shodno utvrđenom nedostatku i ne može biti duži od 15 dana.

VII

Ministarstvo ocjenjuje usklađenost ugovora sa zakonom i ovom odlukom i nakon provedenog postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja, donosi rješenje o upisu, odnosno o odbijanju upisa u Registar u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja.

Protiv rješenja iz stava 1. ove tačke može se izjaviti žalba Vladi Entiteta u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

VIII

Registar sadrži:

- a) redni broj u registru, datum upisa i redni broj rješenja;
- b) broj ulaznog protokola na zahtjevu;

ODLUKU

O UVJETIMA ZA REGISTRIRANJE UGOVORA O DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ SARADNJI

I

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i postupci za upis u Registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji (u daljem tekstu: Registar), kao i sadržaj Registra.

II

U smislu ove odluke "dugoročnom proizvodnom saradnjom" smatra se svaki ugovorni odnos, u trajanju od najmanje tri godine, između domaćeg pravnog lica koje obavlja proizvodne aktivnosti u Bosni i Hercegovini i stranog pravnog lica koji se tiče razvoja, uvođenje proizvodnje, proizvodnje i uzajamnog snabdijevanja proizvodima i njihovim sastavnim dijelovima, i to:

1. međusobna isporuka komponenti radi ugradnje u iste proizvode ili proizvode iste vrste;
2. isporuka komponenti od strane jednog partnera i isporuka (gotovih) proizvoda u koje su ugrađene ove komponente i komponente vlastite proizvodnje, od strane drugog partnera;
3. isporuka sirovina, poluproizvoda od strane jednog partnera i isporuka poluproizvoda i gotovih proizvoda u koje su te sirovine i poluproizvodi ugrađeni od strane drugog partnera;
4. međusobna isporuka komponenti za ugradnju u postrojenja investicionog projekta;
5. isporuka opreme i komponenti od strane jednog partnera i isporuka kompletnih postrojenja ili instalacija od strane drugog partnera.

VII

Privremeno se mo e uvoziti dio opreme i reprodukcijom materijala radi dokompletiranja opreme koja se izvozi, odnosno radi dokompletiranja investicionog objekta koji se gradi u inozemstvu, ako privremeni uvoz vrši preduzeće koje izvozi opremu ili izvodi investicione radove u inozemstvu.

Privremeni uvoz robe iz stava 1. ove tačke carinarnica mo e odobriti na vrijeme do šest mjeseci, a u opravdanom slučaju taj se rok mo e produ iti do završetka posla.

VIII

Privremeno se mogu uvoziti: alat, instrumenti i druga sredstva za montiranje uvezene opreme ako se oprema uvozi uz ugovorenu obavezu stranog pravnog lica-prodavca opreme da izvrši monta u svojim alatom, instrumentima ili drugim sredstvima za montiranje.

Privremeno se mogu izvoziti: alat, instrumenti i druga sredstva za montiranje izvezene opreme ako se oprema izvozi uz ugovorenu obavezu domaćeg pravnog lica-prodavca opreme, da izvrši monta u svojim alatom, instrumentima ili drugim sredstvima za montiranje.

Privremeni uvoz i izvoz robe iz st. 1. i 2. ove tačke, carinarnica odobrava za vrijeme potrebno za montiranje.

IX

Privremeno se mo e uvoziti i izvoziti roba radi njenog ispitivanja, prikazivanja ili radi vršenja proba robe, ako vlasnik tu robu daje bez naknade i na određeno vrijeme.

Privremeni uvoz i izvoz robe iz stava 1. ove tačke, carinarnica odobrava do završetka tehnološkog procesa ispitivanja, do završetka prikazivanja, odnosno do završetka probe.

X

Privremeno se mo e uvoziti i izvoziti roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izlo benim i drugim priredbama i predmeti koji se koriste za uređivanje sajamskih, odnosno izlo benih prostorija.

Privremeno mo e uvoziti i izvoziti robu iz stava 1. ove tačke izlagač, preduzeće registrirano za organiziranje međunarodnih sajmova, izlo bi ili priredbi ili preduzeće-zastupnik stranog ili domaćeg pravnog lica koje je vlasnik robe, ili preduzeće registrirano za poslove međunarodne špedicije.

Carinarnica mo e odobriti privremeni uvoz i izvoz robe iz stava 1. ove tačke na vrijeme koje ne mo e biti du e od šest mjeseci od dana završetka međunarodnog sajma, a predmeta koji se koriste za uređivanje sajamskih, odnosno izlo benih prostorija-najdu e do dvije godine.

XI

Privremeno se mogu uvoziti i izvoziti ivotinje, instrumenti, aparati, rekviziti i drugi predmeti namijenjeni za igre na sreću i odr avanje kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih priredbi, odnosno za snimanje filmova.

Drugim predmetima iz stava 1. ove tačke podrazumijevaju se filmske i video trake (negativ) namijenjene za snimanje koprodukcionih filmova.

Predmetima koji su namijenjeni za odr avanje sportskih priredbi podrazumijevaju se i sportski automobili i motocikli i sl.

Carinarnica mo e odobriti privremeni uvoz i izvoz predmeta iz stava 1. ove tačke do šest mjeseci. U opravdanom slučaju taj rok carinarnica mo e produ iti za još šest mjeseci.

XII

Privremeno se mo e uvoziti i izvoziti ambala a, tovarni i zaštitni pribor i sl. koji su vlasništvo stranog, odnosno domaćeg pravnog lica, ako su namijenjeni dopremanju i otpremanju robe

koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu ili izvozi iz Bosne i Hercegovine.

Privremeno se mo e uvoziti i izvoziti u smislu stava 1. ove tačke, i tovarni i zaštitni pribor i sl. koji su vlasništvo stranog, odnosno domaćeg pravnog lica-pošiljaoca robe, ako taj pribor tehnološki ne pripada prijevoznom sredstvu (peći za odr avanje temperature, razni ventilacioni uređaji i sl.).

Privremeni uvoz i izvoz robe iz stava 1. ove tačke carinarnica mo e odobriti na vrijeme od šest mjeseci.

U opravdanom slučaju, carinarnica mo e taj rok produ iti, ali najdu e još do šest mjeseci, a za ambala u namijenjenu za dopremanje i otpremanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se uvoze, odnosno izvoze-najdu e još do devet mjeseci.

Carinarnica mo e odobriti privremeni uvoz i izvoz ambala e namijenjene za dopremanje i otpremanje robe koja se privremeno uvozi i izvozi radi oplemenjivanja do roka propisanog u tački III stav 6. ove odluke.

XIII

Privremeno se mo e uvoziti:

1. oprema za potrebe predstavništva, u skladu sa propisima i međunarodnim ugovorima, ako je to predstavništvo registrirano pod uvjetima reciprociteta;
2. oprema za potrebe međunarodnih i međudr avnih organizacija i komisija čije je sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Opremom iz stava 1. ove tačke podrazumijeva se roba (telekomunikacioni uređaji, putničko i teretno motorno vozilo, računari, pisače mašine, aparati za umno avanje i sl.) koja je namijenjena za slubene potrebe stranih pravnih lica.

Privremeni uvoz robe iz stava 1. ove tačke carinarnica odobrava na rok od godinu dana, a u opravdanim slučajevima taj rok mo e produ iti dok traju potrebe tog predstavništva, odnosno organizacije u Bosni i Hercegovini.

XIV

Privremeno se mogu uvoziti:

1. putnička motorna vozila registrirana u inozemstvu koja preduzeće registrirano za iznajmljivanje motornih vozila u Bosni i Hercegovini uvozi na osnovu ugovora zaključenog sa stranim pravnim licem radi iznajmljivanja za korišćenje u Bosni i Hercegovini;
2. oprema koju preduzeće registrirano za iznajmljivanje opreme uvozi na osnovu ugovora zaključenog sa stranim pravnim licem;
3. jahte, jedrilice i drugi plovni objekti, sa pripadajućim plivajućim vezovima i priborom za sidrenje, namijenjeni sportskoj razonodi, koje preduzeće registrirano za iznajmljivanje tih objekata uvozi na osnovu ugovora zaključenog sa stranim pravnim licem;
4. kamp prikolice koje preduzeće uvozi na osnovu ugovora zaključenog sa stranim pravnim licem radi pru anja turističkih usluga.

Privremeni uvoz predmeta iz stava 1. ove tačke, carinarnica odobrava na vrijeme do šest mjeseci. U opravdanom slučaju carinarnica mo e produ iti taj rok do roka neophodnog da se ispuni svrha privremenog uvoza. U rok privremenog uvoza ne uračunava se zadr avanje robe iz stava 1. podtačka 3. kada je roba pod carinskim nadzorom u marini.

XV

Privremeno se mogu uvoziti:

1. kalupi, modeli, kliše, uzorci, šabloni, pozitiv filmovi za ofset štampu i zamjenjivi alat, ako su neophodni za

II

Osnivači preduzeća u inozemstvu navedeni u tački I, du ni su podnijeti zahtjev za iznošenje sredstava za osnivanje i ulaganje u preduzeća u inozemstvu Ministarstvu trgovine Entiteta (u daljem tekstu; zahtjev) koji sadr i:

- a) naziv i sjedište preduzeća;
- b) iznos sredstava koja se iznose u svrhu osnivanja i ulaganja u preduzeća u inozemstvu sa obrazloženjem o izvoru sredstava po osnivačima;
- c) firma, sjedište i predmet djelatnosti preduzeća u inozemstvu;
- d) podatke o licu koje je odgovorno za poslovanje preduzeća u inozemstvu i njegova ovlaštenja.

Uz zahtjev za dobivanje dozvole prila e se akt o osnivanju preduzeća u inozemstvu.

III

Za osnutak preduzeća u inozemstvu ili povećanja njegovog osnivačkog uloga, osnivač mo e koristiti:

- a) dobit ostvarenu u postojećem preduzeću u inozemstvu, evidentiranu i Ministarstvu trgovine Entiteta;
- b) imovinu preduzeća osnivača;
- c) kreditna sredstva pribavljena u Bosni i Hercegovini;
- d) kreditna sredstva pribavljena u inozemstvu.

IV

Osnivači ranije osnovanih preduzeća u inozemstvu du ni su podnijeti zahtjev za registriranje ranije iznešenih sredstava u skladu sa tačkom II ove odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu iste.

Uz zahtjev iz stava 1. ove tačke osnivač je du an prilo iti:

- a) rješenje ranije ovlaštenog organa uprave o upisu u Registar preduzeća u inozemstvu;
- b) statut ili drugi akt o poslovanju preduzeća;
- c) izvod iz evidencije preduzeća u domicilnoj zemlji;
- d) slubeno ovjereni dokument domicilne zemlje (ne stariji od 30 dana) kojim se utvrđuje aktuelno stanje kapitala i vlasništva nad kapitalom preduzeća u inozemstvu;
- e) ovjereni prijevod ovog dokumenta na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine;
- f) iznos sredstava koja su ranije iznijeta iz Bosne i Hercegovine i uloga u preduzeće u inozemstvu.

V

Rok za otklanjanje nedostataka ili nepotpunih zahtjeva ne mo e biti du i od 15 dana od dana obavještanja podnosioca zahtjeva.

VI

Ministarstvo trgovine Entiteta izdaje dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja kompletiranog zahtjeva saglasno tač. II, III i IV ove odluke.

Ministarstvo trgovine Entiteta upisuje osnovne podatke iz zahtjeva i dozvole iz prethodnog stava u Registar dozvola za iznošenje sredstava za osnivanje preduzeća u inozemstvu (u daljem tekstu: Registar).

VII

Ministarstva trgovine entiteta obavezna su, do desetog dana tekućeg mjeseca, dostavljati izvještaje za prethodni mjesec Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o izdatim dozvolama i svim izmjenama u Registru, na osnovu čega će se voditi registar na nivou Bosne i Hercegovine.

VIII

Osnivač je du an u roku od godinu dana od dana dobivanja dozvole, dostaviti Ministarstvu trgovine Entiteta izvod iz registra domicilne zemlje preduzeća iz koga se vidi da se sredstva koriste saglasno izdatoj dozvoli, kao i statut ili ugovor na osnovu kojeg preduzeće posluje.

U zasebnom dijelu Registra Ministarstvo trgovine Entiteta upisuje podatke vezane za registraciju preduzeća u inozemstvu.

IX

Ako osnivač ne dostavi dokaze iz tačke VIII stav 1. ove odluke ili ovi dokazi nisu saglasni podacima datim u procesu odobravanja dozvola, Ministarstvo trgovine Entiteta donijet će rješenje o ukidanju navedene dozvole i brisanju iz Registra.

U slučaju da osnivač ne dostavi dokaze u skladu sa tačkom VIII stav 1. ove odluke, du an je u roku od 30 dana od dana isteka navedenog roka vratiti sredstva iznesena radi osnutka preduzeća u inozemstvu.

X

Na osnovu odobrenog zahtjeva osnivača Ministarstvo trgovine Entiteta će registrirati povećanje osnivačkog uloga preduzeća u inozemstvu.

XI

U slučaju prestanka rada preduzeća u inozemstvu i poslije okončanja postupka likvidacije tog preduzeća i formiranja likvidacionog bilansa, osnivač je du an da o tome obavijesti Ministarstvo trgovine Entiteta.

Ministarstvo trgovine Entiteta će, na osnovu dobivene obavijesti osnivača o postupku likvidacije, donijeti rješenje u roku od 60 dana o brisanju preduzeća iz Registra.

XII

Ministarstvo trgovine Entiteta će, na osnovu obavijesti osnivača o povlačenju sredstava iz zajedničkog preduzeća ili o prodaji preduzeća, donijeti rješenje o brisanju preduzeća iz Registra u roku od 60 dana od dana prijema obavijesti.

XIII

Ako više osnivača donese odluku o spajanju, pripajanju ili razdvajanju preduzeća u inozemstvu, Ministarstvo trgovine Entiteta će, na osnovu obavijesti osnivača, u roku od 60 dana izvršiti odgovarajuće promjene u Registru, te izdati odgovarajuće rješenje.

XIV

Dokumenta koja dostavlja osnivač sa zahtjevom, na osnovu kojih se vodi Registar, čuvaju se do zakonom predviđenog roka i čine sastavni dio istog.

XV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena dosadašnjih propisa u Bosni i Hercegovini vezanih za osnivanje preduzeća u inozemstvu.

XVI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a objavit će se i u slubenim glasilima entiteta.

V. M. broj 50/98
10. septembra 1998. godine
Sarajevo

Kopredsjednik
dr Haris Silajd ić, s. r.

Kopredsjednik
Boro Bosić, s. r.

Dopredsjednik
Neven Tomić, s. r.

108

Na osnovu člana 6. stav 5. Zakona o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu ben glasnik BiH", broj 7/98), i čl. 2. i 16. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine ("Slu ben glasnik BiH", broj 4/97), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 59. sastanku održanom 10. septembra 1998. godine, donijelo je

ODLUKU O KLASIFIKACIJI ROBA NA REŽIME IZVOZA I UVOZA

I

Ovom odlukom uređuje se klasifikacija roba na individualne režime izvoza i uvoza:

- slobodan izvoz;
- izvoz na osnovu dozvole;
- slobodan uvoz;
- uvoz na osnovu dozvole.

Oznake za robu iz stava 1. ove tačke su sljedeće:

"LB" - roba se izvozi, odnosno uvozi slobodno;

"D" - roba se izvozi, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

II

Osim oznakom iz tačke I ove odluke roba koja se uvozi za potrebe reprodukcije i zaštite zdravlja životinja i biljaka, za čiji je uvoz potrebno odobrenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Entiteta označava se znakom X.

Vijeće ministara utvrdit će jedinstvene kriterije za izdavanje odobrenja, na osnovu pribavljenog mišljenja ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva entiteta, iz stava 1. ove tačke.

Roba iz stava 1. ove tačke određena je u Spisku roba za reprodukciju i zaštitu životinja i biljaka, koji je sastavni dio ove odluke (Prilog broj 1.).

III

Opojne droge, lijekovi, krv i njene frakcije i slični farmaceutski proizvodi za koje saglasnost izdaje Ministarstvo zdravlja Entiteta, navedeni su u Spisku opojnih droga, lijekova, frakcija krvi i sličnih farmaceutskih proizvoda, koji je sastavni dio ove odluke (Prilog broj 2.).

Za robu iz stava 1. ove tačke carinski organi, pri carinjenju robe, kontroliraju da li se roba carini na carinarnici koja je navedena u saglasnosti Ministarstva zdravlja Entiteta i dozvoli Ministarstva trgovine Entiteta.

IV

Za ostale robe koje su klasificirane prema individualnim režimima izvoza ili uvoza na osnovu dozvole "D", navedene u Spisku ostalih roba (Prilog broj 3.), saglasnost izdaje nadležno ministarstvo Entiteta, a dozvolu Ministarstvo trgovine Entiteta.

V

Ministarstva trgovine entiteta su obavezna, do desetog dana tekućeg mjeseca, dostaviti izvještaje za prethodni mjesec Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o izdatim dozvolama za izvoz i uvoz roba klasificiranih prema individualnim režimima na oblik izvoza "D", koji sadr e:

- naziv (naimenovanje) robe koja se izvozi, odnosno uvozi;
- tarifnu oznaku robe koja se izvozi, odnosno uvozi;
- količinu robe koja se izvozi, odnosno uvozi;
- vrijednost robe u stranoj valuti, koja se izvozi, odnosno uvozi, preračunatu u DEM, prema va ećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

VI

Rezervni dijelovi za održavanje uvezene opreme, odnosno dijelovi uvezene opreme, i za održavanje trajnih potrošnih dobara, te laboratorijske hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase, uvoze se slobodno. U provedbi ove odluke, pri klasifikaciji robe, primjenjuju se odredbe Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine ("Slu ben glasnik BiH", br. 1/97 i 1/98) i propisi doneseni na osnovu tog zakona.

Iznimno od odredbe stava 1. ove tačke, pri klasifikaciji dijelova za ugradnju koji se izvoze, odnosno uvoze za izradu gotovih proizvoda, čiji je izvoz, odnosno uvoz slobodan, ili se izvoze, odnosno uvoze na osnovu ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, ugovora o zajedničkom ulaganju i ugovora o ustupanju izgradnje investicijskog objekta stranom izvođaču, primjenjuju se odredbe člana 4. Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine.

VII

Ako za pojedinu robu iz tačke I ove odluke Vijeće ministara Bosne i Hercegovine propiše posebne uvjete za izvoz odnosno uvoz, odredbe ove odluke neće se primjenjivati za vrijeme va enja tih propisa.

VIII

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena dosadašnjih propisa o klasifikaciji prema individualnim režimima izvoza i uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku BiH" a objavit će se i u slu benim glasilima entiteta.

V.M. broj 51/98

10. septembra 1998. godine

Sarajevo

Kopredsjednik
dr **Haris Silajd ić**, s. r.

Kopredsjednik
Boro Bosić, s. r.

Dopredsjednik
Neven Tomić, s. r.

PRILOG BROJ 1

(spisak roba za reprodukciju i zaštitu životinja i biljaka)

Tar. broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
01.01		Konji, magarci, mazge i mule, živi:		
		- Konji:		
	0101.11.00.00	-- čiste pasmine za priplod		LBx
	0101.19.90.10	--- ždrebad za priplod		LBx
01.02		Žive životinje, vrste goveda:		
	0102.10	- Čiste pasmine za priplod:		
	0102.10.10.00	-- junice (neteljene)		LBx
	0102.10.30.00	-- krave		LBx
	0102.10.90	-- ostalo:		
	0102.10.90.10	--- bikovi		LBx
	0102.10.90.90	--- ostalo		LBx
01.03		Svinje, žive:		
	0103.10.00.00	- Čiste pasmina za priplod		LBx
	0103.9	- Ostalo:		
01.04		Ovce i koze, žive:		
	0104.10	- Ovce:		
	0104.10.10.00	-- za priplod		LBx
	0104.20	- Koze:		
	0104.20.10.00	-- za priplod		LBx
01.05		Domaća perad živa (kokoši vrste Gallus domesticus, patke, guske, čurke i biserke):		
	0105.1	- Mase do 185 g:		
	0105.11	-- pilići vrste Gallus domesticus:		
	0105.11.00.10	--- pilići za priplod		LBx
	0105.12	-- pirići:		
	0105.12.00.10	--- pirići za priplod		LBx
	0105.19.20	--- gušćići:		
	0105.19.20.10	--- gušćići za priplod		LBx
	0105.19.90	--- pačići i biserčići:		
	0105.19.90.10	--- pačići i biserčići za priplod		LBx
	0105.9	- Ostala:		
	0105.92	-- kokoške mase do 2.000 g:		
	0105.92.00.10	--- za priplod		LBx
	0105.93	-- kokoške mase preko 2.000 g:		
	0105.93.00.10	--- za priplod		LBx
	0105.99	-- ostalo:		
	0105.99.10	--- patke:		
	0105.99.10.10	--- za priplod		LBx
	0105.99.20	--- guske:		
	0105.99.20.10	--- za priplod		LBx
	0105.99.30	--- čurke:		
	0105.99.30.10	--- za priplod		LBx
	0105.99.50	--- biserke:		
	0105.99.50.10	--- za priplod		LBx
04.07	0407.00	Jaja peradi i ptičija jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhanu:		
	0407.00.1	- Od peradi:		
	0407.00.11	-- za rasplod:		
	0407.00.11.10	--- od čurke ili guske		LBx
	0407.00.11.90	--- ostala		LBx
	0407.00.30	-- ostalo:		
	0407.00.30.10	--- kokošija jaja aleukotična		LBx
05.11		Proizvodi životinjskog porijekla nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:		
	0511.10.00.00	- Sperma bikova		LBx
06.01		Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, korjeni, izdanci, reznice i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvjetu; biljke i korijen ciklorije, osim korjenja iz tar. broja 12.12:		
	0601.10.00.00	- Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijena, reznice i rizomi, za sadnju		LBx
	0601.20.00.00	- Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijena, reznice i rizomi, u vegetaciji ili u cvjetu; biljke i korijen ciklorije		LBx

Tar broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
06.02		Ostale žive biljke (uključujući njihovo korjenje), reznice, plemke i cijepovi, micelij gljiva:		
	0602.10	- Neožljene reznice i plemke, cijepovi:		
	0602.10 10 00	- - lozne		LBx
	0602.10 90 00	- - ostale		LBx
	0602.20	- Voćne sadnice, uključujući voćne sadnice u obliku šiblja ili gmova, cijepjene ili necijepjene:		
	0602.20 10 00	- - lozne		LBx
	0602.20 90 00	- - ostale		LBx
	0602.90	- Ostalo:		
	0602.90 00 10	- - micelijum za pečurke		LBx
	0602.90 00 90	- - ostalo		LBx
07.01		Krumpir, svjež ili rashlađen		
	0701 10 00 00	- Sjemenski		LBx
12.01	1201 00 00 00	Soja u zrnju, uključujući i lomljenu ili drobljenu		LBx
12.04	1204 00 00 00	Laneno sjeme, uključujući lomljeno ili drobljeno		LBx
12.05	1205 00 00 00	Sjeme uljane repice, uključujući lomljeno i drobljeno		LBx
12.06	1206 00 00 00	Suncokretovo sjeme, uključujući lomljeno i drobljeno		
12.07		Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući lomljeno i drobljeno:		
	1207.9	- Ostalo:		
	1207.91 00 00	- - sjeme maka		LBx
	1207.92 00 00	- - Sjeme "shea" /kante/		LBx
	1207.99	- - ostalo:		
	1207.99 00 10	- - - sjeme bundeve		LBx
	1207.99 00 90	- - - sjeme ostalo		LBx
		- Sjeme krmnog bilja, osim sjemena repe:		
12.09		Sjeme, plodovi i spore, vrsta koja se rabi za sjetvu:		
	1209.1	- Sjeme repe:		
	1209.11 00 00	- - sjeme šećerne repe		LBx
	1209.19 00 00	- - ostalo		LBx
	1209.2	- sjeme krmnog bilja, osim sjemena repe:		
	1209.21 00 00	- - sjeme lucerne (Alfalfa)		LBx
	1209.22 00 00	- - sjeme deteline (Trifolium spp.)		LBx
	1209.23 00 00	- - sjeme vlasulje (Festuca/)		LBx
	1209.24 00 00	- - sjeme prave vlasnjače (Poa pratensis L.)		LBx
	1209.25 00 00	- - sjeme ljuđa (Lolium multiflorum lam./Lolium perenne L.)		LBx
	1209.26 00 00	- - sjeme mačice /mačjeg repka/		LBx
	1209.29 00 00	- - ostalo		LBx
	1209.30 00 00	- Sjeme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cvijeta		LBx
	1209.9	- Ostalo:		
	1209.91 00 00	- - sjeme povrća		LBx
	1209.99 00 00	- - ostalo		LBx
23. 01		Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka nepogodni za ljudsku prehranu; čvarci :		
	2301.10 00 00	Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, čvarci		LBx
	2301.20 00 00	Brašno, prah i pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka		LBx
38.06		Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakiranjima za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi:		
	3806.10	Insekticidi :		
	3806.10 00 20	- - gotovi preparati		LBx
	3806.10 00 90	- - ostali		LBx
	3806.20	- Fungicidi		
	3806.20 00 2	- - gotovi preparati:		
	3806.20 00 21	- - - gotovi preparati na bazi Cineba, Clrama i tirama /TMTD-a		LBx
	3806.20 00 22	- - - gotovi preparati na bazi spojeva bakra		LBx
	3806.20 00 29	- - - ostali gotovi preparati		LBx
	3806.20 00 90	- - ostalo		LBx
	3806.30	- Herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za reguliranje rasta biljaka:		
	3806.30 10	- - herbicidi:		
	3806.30 10 2	- - - gotovi preparati:		
	3806.30 10 21	- - - - gotovi preparati na bazi s-etilidipropiltiokarbamata /EPTC-a/, trinazina i glifosfatna kiseline		LBx
	3806.30 10 29	- - - - ostali gotovi preparati		LBx
	3806.30 10 90	- - - ostalo		LBx
	3806.30 30 00	- - sredstva protiv klijanja		LBx
	3806.30 90 00	- - sredstva za regulaciju rasta biljaka		LBx

PRILOG BROJ 2

(spisak opojnih droga, lijekova, frakcija krvi i sličnih farmaceutskih proizvoda)

Tar. broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
12.11		Biljke i djelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježe ili sušene, rezano ili cijelo, dobijanje ili mljeveno, vrsta koja se prvenstveno upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji, ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe:		
	1211.90	- Ostalo :	D	D
	1211.90 00 30	- - čaura maka	D	D
	1211.90 00 90	- - ostalo		
		Ex.		
		01 - Kanabis	D	D
		02- Lišće koka biljke	D	D
13.01		Šelak, prirodna guma, gume-smole i balzami:		
	1301.90 00 00	- Ostalo:		
		Ex.		
		01- Kanabis smola	D	D
13.02		Biljni sokovi i ekstrakti, pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgu njivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili namodificirani:		
	1302.1	-Biljni sokovi i ekstrakti:		
	1302.11 00 00	- - opijum	D	D
	1302.19 00 00	- - ostalo		
		Ex.		
		01- Ekstrakti i tinktura kanabisa	D	D
		02- Koncentrati iz slame maka	D	D
29.05		Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, i nitrozo derivati:		
	2905.29 00 00	- - ostali	D	D
	2905.50	- Halogeni, sulfo-, nitro-, i nitrozo- derivati acikličnih alkohola:		
	2905.50 30 00	- - od nezasićenih jednohidroksinih alkohola:		
		Ex.		
		01- Etklorvinol	D	D
29.21		Spojevi s aminofunkcijom:		
	2921.30	- Ciklični, ciklenski i cikloterpenski mono ili poliamini, i njihovi derivati; njihove soli:		
	2921.30 9	- - ostalo:		
	2921.30 99 00	- - - ostali monoamini i poliamini	D	D
		Ex		
		01- propilheksedrin	D	D
	2921.4	- Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:		
	2921.49	- - ostalo:		
	2921.49 00 90	- - - ostalo		
		Ex.		
		01- Amfetamin	D	D
		02- Benzfetamin	D	D
		03- Deksamfetamin	D	D
		04- 2,5- Dimetoksiamfetamin /DMA/	D	D
		05- 2,5- Dimetoksi- 4-bromamfetamin /DOB/	D	D
		06- 2,5- Dimetoksi-4 etilamfetamin /DOET/	D	D
		07- Etilciklidine /PCE/	D	D
		08- Fenkamfamin	D	D
		09- Fentermin	D	D
		10- Leftamine /SPA/	D	D
		11- Levamfetamin	D	D
		12- Levometamfetamin	D	D
		13- Mefenoreks	D	D
		14- 3,4- metilendioksimetaamfetamin /MDA/	D	D
		15- 3,4 Metilendioksimetaamfetamin /MDMA/	D	D
		16- 5- Metoksi-3,4-metilendioksi-alfa- metifenilmetilamin /MMDA/	D	D
		17- N-etilamfetamin	D	D
		18- Parametoksiamfetamin /PMA/	D	D
		19- STP, DOM	D	D
		20- 3,4,5-trimetoksiamfetamin /TMA/	D	D

broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
29.22		Aminospojivi sa kiseoničnom funkcijom:		
	2922.19	- - ostalo:		
	2922.19 00 90	- - - ostalo		
		Ex.		
		01- Alfametadol	D	D
		02- Acetilmetadol	D	D
		03- Alfacetilmetadol	D	D
		04- Betacetilmetadol	D	D
		05- Betametadol	D	D
		06- Dimeheptanol	D	D
		07- Dekstropropoksifen	D	D
		08- Noracimetadol	D	D
	2922.30	- Aminoaldehidi, aminoketoni i aminokinoni, osim onih koji sadrže više od jedne kiseonične funkcije; njihove soli:		
	2922.30 00 90	- - ostalo		
		Ex		
		01- Amfepramon	D	D
		02- Isometadon	D	D
		03- Katinon	D	D
		04- Metadon	D	D
		05- Metadon intermedat	D	D
		06- Normetadon	D	D
	2922.4	- Aminokiseline i njihovi esteri, osim onih koji više od jedne od jedne kiseonične funkcije; njihove soli:		
	2922.49	- - ostalo:		
	2922.49 70 50	- - - tilidin	D	D
	29.22.50	- Fenoli aminoalkohola, fenoli aminokiselina i ostali aminospojivi sa kiseoničnom funkcijom :		
	29.22.50 00 99	- - - ostalo:		
		Ex		
		01- Dimenoksadol	D	D
29.24		Spojivi sa karboksiamidnom funkcijom, spojevi ugljične kiseline sa amidnom funkcijom:		
	2924.10	- Aciklični amidi /uključujući aciklične karbamate/ i njihovi derivati , njihove soli:		
	2924.10 00 30	- - meprobamat	D	D
	2924.10 80 90	- - - ostalo		
		Ex		
		01- Etinamat	D	D
		02- Diapromid	D	D
29.25		Spojivi sa karboksimidnom funkcijom/uključujući saharin i njegove soli/ i spojevi sa imino funkcijom:		
		- Imidi i njihovi derivati ; njihove soli		
		Ex		
	2925.19 00 00	01- Glutetimid	D	D
29.26		Spojivi sa nitrilnom funkcijom:		
	2926.90	- Ostalo:		
	2926.90 00 90	- - ostalo		
		Ex.		
		01- Fenproporeks	D	D
29.32		Heterociklični spojevi sa heteroatomnom ili heteroatomima kiseonika:		
	2932.90	- Ostalo:		
	2932.99 00 00	- - ostalo		
		Ex.		
		01- DMHP	D	D
		02- Paraheksil	D	D
		03- Tetrahidrokanabinol	D	D
29.33		Heterociklični spojevi samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota; nukleinske kiseline i njihovih soli:		
	2933.3	- Spojevi koji imaju nekondenziran pirolin prsten u strukturi /hidrogenizirana ili nehidrogenizirana/		

Tarifa broj	Tarifna oznaka	Naime n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
	2933 39 09 00	- - ostali Ex.		
		01- Aliprodin	D	D
		02- Alfameprodin	D	D
		03- Alfaprodin	D	D
		04- Alfentanil	D	D
		05- Anileridin	D	D
		06- Acetil-alfa-metilfentanil	D	D
		07- Alfa-metilfentanil	D	D
		08-Benzetidin	D	D
		09-Betameprodin	D	D
		10- Betaprodin	D	D
		11- Bezitramid	D	D
		12- Bromazepam	D	D
		13-Drotebanol	D	D
		14-Dipipanon	D	D
		15-Difenoksin	D	D
		16- Difenoksilat	D	D
		17- Etokseridin	D	D
		18- Fenapromid	D	D
		19- Fenciklicin	D	D
		20- Fenoperidin	D	D
		21- Fentanil	D	D
		22- Hidroksipeditin	D	D
		23- Ketobemidon	D	D
		24- Levometorfan	D	D
		25- Levofenacilmorfan	D	D
		26- Metilfenilat	D	D
		27- 3-Metilfentanil i njegovi cis i trans izomeri	D	D
		28- Norpipanon	D	D
		29- Norlevorfanol	D	D
		30- Piminodin	D	D
		31- Pipradrol	D	D
		32- Piritramid	D	D
		33- Pentidin	D	D
		34- Petidin intermedijat A	D	D
		35- Petidin intermedijat B	D	D
		36- Petidin intermedijat C	D	D
		37- Properidin	D	D
		38- Racetemorfan	D	D
		39- Trimeperidin	D	D
		40- Trihenksifenidin	D	D
		41- PEPAR	D	D
		42- MPPP	D	D
	2933 5	- Spojevi koji imaju pirimidinski prsten u strukturi /hidrogenizirani ili nehidrogenizirani/, ili piperazinski prsten u strukturi; nukleinske kiseline i njihovih soli:		
	2933 51	- - malonilurea / barbiturna kiselina/ i njeni derivati; njihove soli:		
		- - - ostalo:		
	2933 51 90 10	- - - - ostali barbiturati	D	D
	2933 59	- - ostalo:		
	2933 59 90 00	- - - ostalo		
		Ex.		
		01- Fenetilin	D	D
		02- Loprazolam	D	D
		03- Meklokalon	D	D
		04- Metakvalon	D	D
		05- Zipeprol	D	D
	2933 7	- Laktami		
	2933 79 00 00	- - ostali laktami		
		Ex.		
		01-Klobazam	D	D
		02- Metiprilon	D	D
	2933 90	- Ostalo:		

Ar. broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
	2933 90 00 90	- - Ostalo		
		Ex.		
		01- Apralozam	D	D
		02- Diazepam	D	D
		03- Delorazepam	D	D
		04- DET	D	D
		05- DMT	D	D
		06- Estazolam	D	D
		07- Etil-loblazepat	D	D
		08- Etonitazan	D	D
		09- Fenomorfan	D	D
		10- Fenazocin	D	D
		11- Fluodiazepam	D	D
		12- Fluopriazepam	D	D
		13- Fluorazepam	D	D
		14- Kloridiazepoksid	D	D
		15- Halazepam	D	D
		16- Kamazepam	D	D
		17- Klonzepam	D	D
		18- Hlorazepam	D	D
		19- Kloinitazen	D	D
		20- Lormetraazepam	D	D
		21- Lorazepam	D	D
		22- Levorfanol	D	D
		23- Mecazepam	D	D
		24- Metazocin	D	D
		25- Mazindol	D	D
		26- Nimetazepam	D	D
		27- Nordazepam	D	D
		28- Nitrazepam	D	D
		29- Oksazepam	D	D
		30- Pinazepam	D	D
		31- Pirovaleron	D	D
		32- Prazepam	D	D
		33- Proheptazin	D	D
		34- Policyclidine/RNR, RSRV/	D	D
		35- Racemorfan	D	D
		36- Tetrazepam	D	D
		37- Triazolam	D	D
		38- Temazepam	D	D
29.34		Ostali heterociklični spojevi:		
	2934 90	- Ostalo:		
	2934 90 00 90	- - ostalo		
		Ex.		
		01- Dekstromoramid	D	D
		02- Dioksaletil butirat	D	D
		03- Dietiltiambuten	D	D
		04- Dimetiltiambuten	D	D
		05- Etilmetiltiambuten	D	D
		06- Fenadokson	D	D
		07- Fendimetrazin	D	D
		08- Fenmetrazin	D	D
		09- Furetidin	D	D
		10- Klodiazepam	D	D
		11- Ketia zolam	D	D
		12- Kloksazplam	D	D
		13- Levomoramid	D	D
		14- Morferidin	D	D
		15- Moramid intermedijar	D	D
		16- Oksazolam	D	D
		17- Pemolidin	D	D
		18- Pecemoramid	D	D
		19- Sufentanil	D	D
		20- Tenocyclidine /TSR/	D	D
29.39		Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati:		

Tarifni broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			Izvoza	Uvoza
1	2	3	4	
	2939.10.00.00	- Alkaloidi opijuma i njihovi derivati; njihove soli Ex. 01- Acetorfin 02- Acetildihidrokodein 03- Buprenorfin 04- Bezilomorfin 05- Dezomorfin 06- Dihidrokodein 07- Dihidromorfin 08- Etilmorfin 09- Etorfin 10- Folkodin 11- Horoin 12- Hidrokodon 13- Hidrimorfinol 14- Hidromorfon 15- Kodein 16- Kodoksim 17- Metildezorfin 18- Metildihidromorfin 19- Morfin 20- Morfin metobromid /i drugi derivati morfina na petovalentnom azotu/ 21- Morfin - N- oksid 22- Mirefin 23- Nikokodin 24- Nikodikodin 25- Nikomorfin 26- Norkodein 27- Normorfin 28- Oksidokan 29- Oksi morfan 30- Tebain 31- Tebakon	D	D
	2939.4	- Efedrini i njihove soli:	D	D
	2929.49.00.00	-- ostalo Ex. 01- Katin	D	D
	2939.5	- Alkaloidi glavice raži i njihovi derivati; njihove soli:		
	2939.53.00.00	-- lizergična kiselina i njene soli Ex. 01 - Lizergid	D	D
	2939.90	- Ostalo:		
	2939.90.1	-- kokain i njegove soli:		
	2939.90.11.00	--- sirovi kokain	D	D
	2939.90.19.00	--- ostalo Ex. 01- Kokain	D	D
	2939.90.99.90	--- ostalo: Ex. 01- Ekonin 02- Meskalin 03- Metopon 04- Metamfetamin 05- Psilocibin 06- Psilocin	D	D
30.02		Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapijske, profilaktične ili dijagnostičke svrhe; anti serumi, ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehničkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini kulturemikroorganizama / osim kvasca/ i slični proizvodi:		
	3002.10	- Antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehničkim procesima ili drukčije:		
	3002.10.10.00	-- antiserumi		D
	3002.10.9	-- ostale frakcije krvi:		
	3002.10.91.00	--- hemoglobin, krvni globulin i serumski globulini		D
	3002.10.95.00	--- hemoglobin, krvni globulin i serumski globulini ljudskog porijekla		D
	3002.10.99.00	--- hemoglobin, krvni globulin i serumski globulini ostalo		D

1	Tarifna oznaka	Na imenovanje	Oblik	
			izvoza	uvoza
	3002.20.00.00	- Cjepiva za humanu medicinu		D
	3002.30.00.00	- Cjepiva za veterinarsku upotrebu		D
	3002.90	- Ostalo:		
	3002.90.90	- - - ostalo:		
	3002.90.90.10	- - - - lebenin		D
	3002.90.90.90	- - - - ostalo		D
30.03		Lijekovi/ osim proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.05, ili 30.06/ koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka i koji su pomiješani za terapijsku ili profilaktičku uporabu, ali nisu pripremljeni u odmjerenim dozama niti su u obliku ili pakiranju za maloprodaju:		
	3003.10.00.00	- Koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i njihove derivate		D
	3003.20	- Koji sadrže ostale antibiotike:		
	3003.20.00.10	- - koji sadrže politetraiclin		D
	3003.20.00.90	- - ostali		D
	3003.3	- Koji sadrže hormone ili druge proizvode iz tar.br. 29.37, ali ne sadrže antibiotike:		
	3003.31.00.00	- - koji sadrže inzulín		D
	3003.39.00.00	- - ostali		D
	3003.40.00.00	- Koji sadrže alkaloidne ili njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar. br. 29.37 niti antibiotike		D
	3003.90	- Ostali:		
	3003.90.90	- - ostalo:		
	3003.90.90.10	- - - polimaltozni kompleks sa željezovim /III/ hidroksidom		D
	3003.90.90.20	- - - saharozni kompleks sa željezovim /III/ hidroksidom		D
	3003.90.90.90	- - - ostalo		D
30.04		Lijekovi/ osim proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.05, ili 30.06/ koji se sastoje od pomiješani ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičku uporabu, pripremljeni u odmjerenim dozama ili u obliku ili pakiranju za maloprodaju:		
	3004.10	- Koji sadrže penicilin ili njegove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i njihove derivate:		
	3004.10.10	- - koji sadrže, kao aktivne materija, samo peniciline ili njihove derivate sa strukturom penicilinske kiseline:		
	3004.10.10.10	- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.10.10.90	- - - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.10.90	- - ostalo:		
	3004.10.90.10	- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.10.90.90	- - - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.20	- Koji sadrže ostale antibiotike:		
	3004.20.00.10	- - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.20.00.90	- - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.3	- Koji sadrže hormone ili druge proizvode iz tar. br. 29.37, ali ne sadrže antibiotike:		
	3004.31	- - koji sadrže inzulín:		
	3004.31.00.10	- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.31.00.90	- - - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.32	- - koji sadrže adrenokortikalne hormone:		
	3004.32.00.10	- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.32.00.90	- - - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.39	- - ostali:		
	3004.39.00.10	- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.39.00.90	- - - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.40	- Koji sadrže alkaloidne ili njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar. br. 29.37 niti antibiotike:		
	3004.40.00.10	- - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.40.00.9	- - dozirani lijekovi u rasutom stanju:		
	3004.40.00.91	- - - oncovin doziran u rasutom stanju		D
	3004.40.00.96	- - - ostali lijekovi dozirani u rasutom stanju		D
	3004.50	- Ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tar.broja 29.36:		
	3004.50.00.10	- - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.50.00.90	- - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
	3004.90	- Ostalo:		
	3004.90.00.10	- - gotovi lijekovi za prodaju na malo		D
	3004.90.00.90	- - dozirani lijekovi u rasutom stanju		D
30.06		Farmaceutska roba navedena u napomeni uz ovo poglavlje:		
	3006.20.00.00	- Reagensi za određivanje krvnih grupa		D
	3006.30.00.00	- Kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi pripremljeni radi primjene na pacijentima		D
	3006.40	- Zubarski cementi i ostala zubarska punila; cementi za rekonstrukciju kostiju:		
	3006.40.00.10	- - amalgami za zubarstvo		D
	3006.40.00.90	- - ostalo		D
	3006.60.00.00	- Kemijska sredstva za kontracepciju na osnovu hormona i spermicida		D

PRILOG BROJ 3

(spisak ostalih roba klasificiranih na osnovu dozvole "D")

Tar. broj	Tajfina oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
28.43		Plemeniti metali u koloidnom stanju, neorganska i organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski obrađena ili neobrađena; amalgami plemenitih metala:		
	2843.10.00.00	- Plemeniti metali u koloidnom stanju	D	
29.03		Halogeni derivati ugljikovodika		
	2903.1	- Hlorirani derivati zasićenih acikličkih ugljikovodika:		
	2903.19	-- ostali:		
	2903.19.10.00	--- 1, 1, 1-trihloretan /metilkloroform/	D	D
	2903.4	- Halogenirani derivati acikličkih ugljikovodika koji sadrže dva različita halogena elementa ili više različitih halogenih elemenata:		
	2903.45.00.00	-- ostali derivati perhalogenirani samo fluorom i klorom		
		Ex:		
		01 --- hlorotrifluorometan	D	D
		02 --- pentahlorofluoroetan	D	D
		03 --- tetrahlorodifluoropropan	D	D
		04 --- heptahlorofluoropropan	D	D
		05 --- heksahlorodifluoropropan	D	D
		06 --- pentahlorotrifluoropropan	D	D
		07 --- tetrahlorotetrafluoropropan	D	D
		08 --- tetrahloropentafluoropropan	D	D
		09 --- dihloroheksafluoropropan	D	D
		10 --- hloroheptafluoropropan	D	D
	2903.49.00.00	-- ostali:		
		Ex:		
		--- derivati metana, etana ili propana, halogenirani samo fluorom i hlorom	D	D
		--- derivati metana, etana ili propana, halogenirani samo fluorom i bromom	D	D
29.24		Spojivi s karboksamidnom funkcijom; spojevi ugljične kiseline s amidnim funkcijom:		
	2924.10	- Aciklički amidi / uključujući acikličke karbamate/ i njihovi derivati; njihove soli:		
	2924.10.00.30	-- -meprobamat/ 2-metil-2-propil-1,3-propandiol-dikarbamat	D	D
29.33		Heterociklički spojevi samo s hetero-atomom/atomima dušika:		
	2933.5	- Spojevi koji imaju pirimidinski prsten/ hidrogeniran ili nehidrogeniran/ili piperazinski prsten u strukturi:		
	2933.51	-- malonilurea /barbiturna kiselina/ i njezini derivati; njihove soli:		
	2933.51.10.00	--- fenobarbital i njegove soli	D	D
	2933.51.30.00	--- barbital i njegove soli	D	D
	2933.51.90	--- Ostalo:		
	2933.51.90.10	---- ostali barbiturati	D	D
	2933.51.90.90	---- ostalo	D	D
29.39		Biljni alkaloidi, prirodni ili dobiveno sintezom i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati:		
	2939.10.00.00	- Alkaloidi opijuma i njihov derivati; njihove soli:	D	D
	2939.2	- Alkaloidi kinovca i njihov derivati; njihove soli:		
	2939.21.00.00	-- kinin i njegove soli	D	D
	2939.29.00.00	-- ostalo	D	D
	2939.4	- Efedrin i njegove soli:		
	2939.41.00.00	-- efedrin i njegove soli	D	D
	2939.42.00.00	-- pseudoefedrin /INN/ i njegove soli	D	D
	2939.49.00.00	-- ostali	D	D
36.01	3601.00.00.00	Barut		D
36.02	3602.00.00.00	Pripremljeni eksplozivi, osim baruta		D
36.03	3603.00	Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne i eksplozivne kapike; upaljači; električni detonatori:		
	3603.00.10.00	- Sporogoreći štapini, detonirajući štapini		D
	3603.00.90.00	- Ostalo		D
36.04		Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za gustu maglu i ostali pirotehnički proizvodi:		
	3604.00	- Ostalo:		
	3604.00.00.10	-- protivgradne rakete		D
	3604.00.00.90	-- ostalo		D
93.02	9302.00	Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 93.03 i 93.04:		
	9302.00.10.00	- Sa kalibrom od 9 mm ili većim	D	D
	9302.00.90.00	- Ostali	D	D
93.03		Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcioniraju paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za spaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humanu ubijanje životinja, bacači brodskih užad):		
	9303.10.00.00	- Vatreno oružje koje se puni sprijeda	D	D

.nr. broj	Tarifna oznaka	N a i m e n o v a n j e	Oblik	
			izvoza	uvoza
1	2	3	4	
	9303.20	- Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:		
	9303.20.30.00	- - sa dvije cijevi, sa glatkom cijevi		D
	9303.20.80.00	- - ostale		D
	9303.30.00.00	- Ostale sportske i lovačke puške		D
	9303.90	- Ostalo:		
	9303.90.00.10	- - Stari pištolji		D
	9303.90.00.20	- - Bacači brodskih užadi		D
	9303.90.00.90	- - Ostalo		D
93.04	9304.00.00.00	Ostalo oružje (npr. opružne, vazdušne i zračne i plinske puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 93.07		D
93.05		Dijelovi i pribor proizvoda iz tar. br. 93.01 do 93.04:		
	9305.10.00.00	- Za revolvare ili pištolje	D	D
	9305.2	- Za sačmarice, lovačke i sportski karabine iz tar. broja 93.03:		
	9305.21.00.00	- - cijevi za puške sačmarice		D
	9305.29	- - ostalo:		
	9305.29.30.00	- - - grubo oblikovani kundaci		D
	9305.29.95.00	- - - ostalo		D
	9305.90	- Ostalo:		
	9305.90.10.00	- - za proizvode iz tar. broja 93.01	D	D
	9305.90.90.00	- - ostalo	D	D
93.06		Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi dijelovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi dijelovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:		
	9306.10.00.00	- Streljivo za alat za zakivanje ili sličan alat ili za pištolje sa vezanim klinom za humano ubijanje životinja i njihovi dijelovi	D	D
	9306.2	- Streljivo za puške sačmarice i dijelovi tog streljiva; streljivo za vlačne puške:		
	9306.21.00.00	- - streljivo za puške sačmarice /patrone/	D	D
	9306.29	- - ostalo:		
	9306.29.40.00	- - - čaure	D	D
	9306.29.70.00	- - - ostalo	D	D
	9306.30	- Ostalo streljivo i njegovi dijelovi:		
	9306.30.10.00	- - za revolvare i pištolje iz tar. broja 93.02 i za automatske puške sa skraćenom cijevi iz tar. broja 93.01	D	D
		- - ostalo:		
	9306.30.30.00	- - - za vojno oružje	D	D
	9306.30.9	- - - ostalo:		
	9306.30.91.00	- - - - streljivo sa centralnim paljenjem	D	D
	9306.30.93.00	- - - - streljivo za rubne signalne rakete	D	D
	9306.30.95.00	- - - - ostalo	D	D
	9306.90	- Ostalo:		
	9306.90.10.00	- - za vojne svrhe	D	D
	9306.90.90.00	- - ostalo	D	D
97.01		Slike, crteži i pasteli, izradeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tar. broja 49.06 i zanatskih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične dekorativne ploče:		
	9701.10.00.00	- Slike /npr. uljne akvareli/, crteži i pasteli	D	
	9701.90.00.00	- Ostalo	D	
	9702.00.00.00	Originalne gravure, štampane slike i litografije	D	
97.03	9703.00.00.00	Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala	D	
	9705.00.00.00	Kolekcije i primjerci od zoološkog, botaničkog, mineraloškog, anatomske, povjesnog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa	D	
97.06	9706.00.00.00	Antikviteti (starine), stari više od 100 godina	D	

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT
AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE INOSTRANIH
INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI****I**

Daje sa saglasnost na Statut Agencije za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini, koji je razmatran na 60. sastanku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanom 24. septembra 1998. godine.

II

Ova odluka postaje pravosna na danom potpisivanja.

III

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH" i slu benim glasilima entiteta.

V.M. 59/98

24. septembra 1998. godine

Sarajevo

Kopredsjednik
dr **Haris Silajd ić**, s. r.

Kopredsjednik
Boro Bosić, s. r.

Dopredsjednik
Neven Tomić, s. r.

113

Na osnovu čl. 16. i 20 Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine ("Slu ben glasnik BiH", broj 4/97), tačke IX stava 1. Odluke o osnivanju Agencije za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Slu ben glasnik BiH", broj 16/98), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 60. sastanku održanom 24. septembra 1998. godine, donijelo je

ODLUKU**O IMENOVANJU PREDSEDNIKA,
ZAMJENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA
UNAPREĐENJE INOSTRANIH INVESTICIJA
U BOSNI I HERCEGOVINI****I**

U Upravni odbor Agencije za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini, imenuju se:

1. GAVRO BOGIĆ, predsjednik Upravnog odbora
2. DRAGAN MARJANOVIĆ, zamjenik predsjednika
3. SAMIR MUŠOVIĆ, zamjenik predsjednika
4. IGOR DAVIDOVIĆ, član
5. JOZO BAKALAR, član
6. SEADETA CERIĆ, član.

II

Ova odluka postaje pravosna na danom potpisivanja.

III

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH" i slu benim glasilima entiteta.

V.M. broj 60/98

24. septembra 1998. godine

Sarajevo

Kopredsjednik
dr **Haris Silajd ić**, s. r.

Kopredsjednik
Boro Bosić, s. r.

Dopredsjednik
Neven Tomić, s. r.

114

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu ben glasnik BiH", broj 7/98) i čl. 2. i 16. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine ("Slu ben glasnik BiH", broj 4/97), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 59. sastanku održanom 10. septembra 1998. godine, donijelo je

UPUTSTVO**O EVIDENTIRANJU IZVRŠENOG
KOMPENZACIONOG POSLA**

1. Ovim uputstvom uređuje se evidentiranje izvršenih kompenzacionih poslova.

2. Preduzeće i drugo pravno lice registrirano za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa (u daljem tekstu: preduzeće) mo e zaključiti ugovor o izvozu robe i usluga koje će naplatiti uvozom robe ili usluga (kompenzacioni posao).

3. Preduzeće je du no evidentirati izvršene kompenzacione poslove sa inozemstvom kod Ministarstva trgovine Entiteta, u roku od 15 dana od dana izvršenja odredbi ugovora kompenzacionih poslova sa inozemstvom.

4. Za evidentiranje izvršenih odredbi ugovora kompenzacionih poslova sa inozemstvom, preduzeće je du no Ministarstvu trgovine Entiteta dostaviti:

- naziv (naimenovanje) robe, odnosno usluge koja se izvozi i uvozi;
- tarifnu oznaku robe koja se izvozi i uvozi;
- vrijednost robe, odnosno usluge koja se izvozi i uvozi u stranoj valuti proračunatu u DEM, prema va ećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

5. Ministarstva trgovine entiteta obavezna su dostaviti podatke iz tačke 4. ovog uputstva Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa do desetog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Podaci iz prethodnog stava bit će korišteni u analitičke svrhe, za praćenje realizacije vanjskotrgovinske politike. Polugodišnje i godišnje rezultate analiza Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavljat će Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvima trgovine entiteta i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

6. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaju da va e dosadašnji propisi o obavljanju i evidentiranju kompenzacionih poslova u Bosni i Hercegovini.

7. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku BiH" a objavit će se i u slu benim glasilima entiteta.

V. M. broj 47/98

10. septembra 1998. godine

Sarajevo

Kopredsjednik
dr **Haris Silajd ić**, s. r.

Kopredsjednik
Boro Bosić, s. r.

Dopredsjednik
Neven Tomić, s. r.

115

Na osnovu člana 6. Zakona o pečatu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu ben glasnik BiH", broj 12/98), ministar civilnih poslova i komunikacija, u saglasnosti sa zamjenicima ministra, donosi

UPUTSTVO**O NAČINU IZRADE, ČUVANJA, VOĐENJA
EVIDENCIJE I UNIŠTAVANJA PEČATA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

Ovim uputstvom utvrđuje se način izrade, čuvanja, vođenja evidencije i uništavanja pečata institucija Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Izradu pečata institucija Bosne i Hercegovine rješenjem odobrava Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija.

Član 3.

Pečati institucija Bosne i Hercegovine u pogledu sadržaja izrađuju se u skladu sa članom 3. Zakona o pečatima institucija Bosne i Hercegovine, s tim što se kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine sadrže i pečata ispisuje i na jeziku i pismu zemlje prijema.

Član 4.

Izradu pečata institucija Bosne i Hercegovine vrši pečatoreznica koju rješenjem ovlasti ministar civilnih poslova i komunikacija.

Član 5.

Ovlašćena pečatoreznica dužna je da izrađuje pečate institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija.

Član 6.

Ovlašćena pečatoreznica dužna je nakon izrade pečata i predaje ovlašćenom licu institucije Bosne i Hercegovine odmah uništiti sve matrice i probne primjerke.

Član 7.

O čuvanju pečata stara se funkcijer koji rukovodi institucijom Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Evidenciju o pečatima institucija Bosne i Hercegovine vodi Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija u vidu knjige.

Knjiga evidencije o pečatima sadrži: redni broj, broj i datum rješenja o odobravanju izrade pečata, otisak izrađenog pečata, razlog prestanka upotrebe pečata, zapisnik o uništenju, dokaz o oglašavanju pečata nestalim u "Slu benom glasniku BiH" i datum prestanka upotrebe pečata.

Član 9.

Uništavanje dotrajalih i neupotrebljivih pečata institucija Bosne i Hercegovine vrši komisija koju posebnim rješenjem formira ministar civilnih poslova i komunikacija.

Nestali pečati oglašavaju se u "Slu benom glasniku BiH", odmah po nestanku pečata.

Član 10.

Ovo uputstvo stupa na snagu sedmog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku BiH".

Broj 01/1-88/98

8. oktobra 1998. godine

Sarajevo

Ministar

Spasoje Albijanić, s. r.

Zamjenik ministra

Milan Križanović, s. r.

Zamjenik ministra

Nudžim Rečica, s. r.**ISPRAVKA****CARINSKE TARIFE BOSNE I HERCEGOVINE**

U glavi 21. Carinske tarife u tarifnom broju **21.06** tarifne oznake **2106. 90 00 40 -- ostalo** stopa carine BiH treba da stoji "5".

Zamjenik

Broj 04-011-18/98
16. oktobra 1998. godine
SarajevoPredsjedavajućeg Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Avdo Čampara, s. r.**USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE**

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3. (a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 55. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 5. juna 1998. godine, donio je

ODLUKU

Odbacuje se zahtjev Dragana Vujmilovića iz Sarajeva za ocjenjivanje ustavnosti Pravilnika o obrascu, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencije o ličnim kartama ("Slu ben list RBiH", broj 1/96) i Zakona o obustavi od izvršenja člana 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine ("Slu ben list RBiH", br. 8/93 i 13/94).

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH", "Slu benim novinama Federacije BiH" i "Slu benom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Dragan Vujmilović, iz Sarajeva, zatražio je ocjenu ustavnosti Pravilnika o obrascu, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencije o ličnim kartama ("Slu ben list RBiH", broj 1/96) kojima se mijenja obrazac lične karte novim obrascem štampanim latiničnim pismom.

Također je zatražio i ocjenu ustavnosti Zakona o obustavi od izvršenja člana 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine ("Slu ben list RBiH", br. 8/93. i 13/94) kojim je propisano da se za vrijeme ratnog stanja odredba člana 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine obustavlja od primjene.

Po mišljenju podnosioca zahtjeva obrascem za ličnu kartu koji je štampan samo latiničnim pismom, povrijeđena je ravnopravnost pisama latinice i ćirilice, a osporeni Zakon nije donesen na način propisan Amandmanom LI tačka 5. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom ustavu između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući, ali ne ograničavajući se na to: da li je odluka entiteta da uspostavi poseban paralelan odnos sa susjednom državom u skladu sa ovim ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim ustavom. Sporove može pokrenuti član Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjedavajući, ili njegov zamjenik, bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine; jedna četvrtina članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma zakonodavnog organa jednog entiteta (član VI/3. (a)).

Prema navedenim odredbama, spor pred sudom mogu pokrenuti samo Ustavom određeni subjekti, pa prema tome Dragan Vujmilović nije ovlašten subjekt za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom.

Ovu odluku donio je Ustavni sud u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko i sudije Marko Arsović, prof. dr. Kasim Begić, Hans Danelius, prof. dr. Ismet Dautbašić, prof. dr.

Po izvršenom sravnjavanju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, objavljenoj na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku ("Slu ben list RBiH", broj 1/98), potkrala ni je navedena greška, pa se daje

Louis Favoreu, dr Joseph Marko, mr Zvonko Miljko i prof. dr Vitomir Popović.

U broj 5/96
5. juna 1998. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
Mirko Zovko, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3. (a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 55. tačka 2. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 5. juna 1998. donio je

ODLUKU

Odbacuje se zahtjev Komercijalne banke DD Tuzla i zahtjev Univerzal banke DD Sarajevo za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 25. stav 5. Pravilnika o primjeni poreskih stopa, poreskih olakšica i oslobađanja i o načinu vođenja evidencije, obračunavanja i plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga ("Slu benilist RBiH", broj 31/95).

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH", "Slu benim novinama Federacije BiH" i "Slu benom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Komercijalna banka DD Tuzla, zahtjevom od 10. 10. 1996. godine, i Univerzal banka DD Sarajevo, zahtjevom od 21. 12. 1996. godine, zatražila su ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 25. stav 5. Pravilnika o primjeni poreskih stopa, poreskih olakšica i oslobađanja i o načinu vođenja evidencije, obračunavanja i plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga ("Slu benilist RBiH", broj 31/95).

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom ustavu između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne ograničavajući se na to: da li je odluka entiteta da uspostavi poseban paralelan odnos sa susjednom državom u skladu sa ovim ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da li je neka odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim ustavom. Sporove može pokrenuti član Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjedavajući, ili njegov zamjenik, bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, jedna četvrtina članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma zakonodavnog organa jednog entiteta (član VI/3. (a)).

Prema navedenim odredbama Ustava, banka nije subjekt koji može pokrenuti spor ove vrste pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, pa je stoga odlučeno kao u dispozitivu.

Međutim, Ustavni sud ima i apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini (član VI/3. (b)). To znači da bi sporno pitanje moglo biti predmet odlučivanja pred ovim sudom tek nakon što bi bilo osporeno u drugom postupku i da su iskorišteni svi mogući pravni lijekovi.

Ovu odluku donio je Ustavni sud u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko i sudije Marko Arsović, prof. dr Kasim Begić, Hans Danelius, prof. dr Ismet Dautbašić, prof. dr Louis Favoreu, dr Joseph Marko, mr Zvonko Miljko i prof. dr Vitomir Popović.

U broj 29/96
5. juna 1998. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
Mirko Zovko, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3. (b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 55. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 5. juna 1998. godine, donio je

ODLUKU

Odbacuje se apelacija Izeta Zunde iz Sarajeva izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U broj 231/96 od 20. 2. 1997. godine.

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH", "Slu benim novinama Federacije BiH" i "Slu benom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Izet Zunda iz Sarajeva, apelacijom od 15. 4. 1997. godine, zatražio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijeni ustavnost presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U broj 231/96 od 20. 02. 1997. godine, navodeći da je u nesaglasnosti sa Ustavom i u suprotnosti sa zakonom.

Osporenom presudom Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je tužbu Izeta Zunde izjavljenu protiv akta broj UP-II-02/1-560-1225/94 od 27. 6. 1996. godine Državne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata Sarajevo, u stvari priznavanja prava na ličnu invalidninu koja se poništava rješenjem Općinskog sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novi grad Sarajevo broj 04-560-348/96. od 18. 4. 1996. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

Tokom postupka pred Ustavnim sudom utvrđeno je da je rješenjem Općinskog sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu broj 04-560-348/96. od 18. 4. 1996. godine Izetu Zundi priznato svojstvo ratnog vojnog invalida VII grupe i da mu pripada pravo na ličnu invalidninu počev od 1. 1. 1995. godine do 31. 3. 1997. godine, kada će se obnoviti ljekarski pregled i o daljnjem odlučiti novim rješenjem.

Rješavajući tužbu Izeta Zunde, izjavljenu na navedeno rješenje, Državna uprava za pitanje boraca i invalida domovinskog rata, rješenjem broj UP-II-02/1-560-1225/96. od 27. 06. 1996. godine, poništila je prvostepeno rješenje i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak.

Protiv ovog rješenja Izet Zunda pokrenuo je upravni spor koji se vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Ujedno je, pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Izet Zunda pokrenuo upravni spor protiv akta broj UP-II-02/1-560-1225/96 Državne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata. Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U broj 231/96 tužba je odbijena kao neosnovana, sa obrazloženjem da je tužba osporenim rješenjem poništila prvostepeno rješenje i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak radi upotpunjavanja činjeničnog stanja i ukazala prvostepenom organu u kojem pogledu treba upotpuniti činjenično stanje i koji zakon treba provesti, čime tužba nije povredila zakon na štetu tužioca.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavni sud ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini (član VI/3. (b)).

Poslovníkom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine određeno je da Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude koja se njome pobija iscrpljeni svi mogući pravni lijekovi po zakonima entiteta i ako se podnese u roku od 30 dana od kada je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem pravnom lijeku koji je koristio (član 11. stav 3).

Polazeći od navedenog pravnog i činjeničnog stanja, po ocjeni Ustavnog suda, podnesena apelacija je preuranjena s obzirom da je u konkretnom slučaju postupak o utvrđivanju svojstva ratnog vojnog invalida u toku pred nadležnim organom te da, prema tome, nije donesena presuda koja može biti, u smislu navedene ustavne odredbe, predmet ocjene pred ovim sudom.

Na osnovu izloženo odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Ovu odluku donio je Ustavni sud u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirko Zovko i sudije Marko Arsović, prof. dr. Kasim Begić, Hans Danelius, prof. dr. Ismet Dautbašić, prof. dr. Louis Favoreu, dr. Joseph Marko, mr Zvonko Miljko i prof. dr. Vitomir Popović.

U broj 4/97
5. juna 1998. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
Mirko Zovko, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 54. stav 2. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 5. juna 1998. godine, donio je

ODLUKU

Utvrđuje se da je dr Haris Silajd ić, kopredsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nadležan da pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrene spor prema članu VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema tome, zahtjev dr Harisa Silajd ića da Ustavni sud ocjenjuje ustavnost Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 15/96, 13/97 i 26/97) i Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/97) je dopušten.

Odluku objaviti u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Dr Haris Silajd ić, kopredsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prema Zakonu o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine, 11. 1. 1998. godine pokrenuo je spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 15/96, 13/97 i 26/97) i Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/97).

Prema članu VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jedini nadležan da odlučuje, između ostalog, o sporu da li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim ustavom. Spor pred Ustavnim sudom mora biti pokrenut, između ostalih, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Prema tome postavlja se prethodno pitanje da li dr Haris Silajd ić, kao kopredsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ima pravo pokrenuti ovaj spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Funkcija kopredsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je propisana članom 3. stav 1. i članom 5. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97) u tom smislu da ima dva kopredsjedavajuća koji "se smjenjuju na mjestu predsjedavajućeg u skladu sa Poslovníkom". Prema članu 2. tačka 2. Poslovnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kopredsjedavajući se sedmično smjenjuju na funkciji predsjedavajućeg. Nadalje, prema članu 24. Zakona, kopredsjedavajući koji obavlja dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je odgovoran, uglavnom, za proceduralna pitanja u vezi sa predsjedavanjem sastancima Vijeća ministara, dok su oba kopredsjedavajuća, prema članu 25. Zakona, zajednički odgovorni za usklađivanje rada i predstavljanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Iako je Ustavni sud u toku postupka utvrdio da je dr Haris Silajd ić vršio funkciju predsjedavajućeg Vijeća ministara, po načelu rotacije, kada je 11. 1. 1998. godine pokrenuo spor, ostaje sumnja, imajući u vidu odredbe čl. 24. i 25. Zakona o Vijeću ministara, da li su oba kopredsjedavajuća zajednički odgovorni za pokretanje spora pred Ustavnim sudom u smislu člana VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine.

Na zahtjev Ustavnog suda da dâ svoj stav o navedenom pravnom pitanju, drugi kopredsjedavajući na dužnosti, Boro Bosić, nije odgovorio.

Po ocjeni Ustavnog suda, pitanje da li je dr Haris Silajd ić, kao kopredsjedavajući Vijeća ministara, kod pokretanja ovog spora postupio prema Zakonu i Poslovníku, nije od pravnog značaja jer ova nadležnost proizilazi iz samog Ustava.

Odredbe Zakona i Poslovnika ne odnose se na nadležnost iz člana VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine, jer se odredbe Zakona odnose na kopredsjedavajuće koji obavljaju svoje dužnosti

u ime Vijeća ministara kao pravne osobe. Međutim, nadležnost prema članu VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine nije data Vijeću ministara, već je ta nadležnost individualizirana i pripada predsjedavajućem Vijeća ministara kao nosiocu te funkcije.

Budući da Ustav potpunije ne definiše "predsjedavajućeg" Vijeća ministara, moglo bi se shvatiti da se zbog toga ovaj izraz treba definirati u vezi sa podustavnim odredbama Zakona o Vijeću ministara i odgovarajućeg poslovnika. Prema tome, suštinski značaj zahtjeva pred Ustavnim sudom bi imao za posljedicu da su oba kopredsjedavajuća zajednički odgovorni za upućivanje ovog zahtjeva.

Interpretacija Ustava na osnovu podustavnih odredbi mora biti varijanta načela tumačenja koje zahtijeva saglasnost svih podustavnih propisa sa Ustavom, jer postoji pravna hijerarhija zasnovana na supremaciji Ustava prema članu III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine. Iz toga slijedi opće načelo tumačenja prema kome se svi zakoni i drugi propisi pod kontrolom smatraju da su u saglasnosti sa Ustavom. Međutim, primjena ovog općeg načela tumačenja pri kontroli ustavnosti zakona i drugih propisa mora se razlikovati od ovog predmeta, jer nema zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine. Nasuprot tome, postavlja se pitanje tumačenja Ustava na osnovu podustavnog zakona, što bi obrnulo pravnu hijerarhiju iz člana III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine.

Nadalje, tumačenje da postoji zajednička odgovornost oba kopredsjedavajuća moglo bi blokirati mogućnost pokretanja spora pred Ustavnim sudom, kad se oni ne saglase. Prema tome, ovo tumačenje bi moglo imati za posljedicu da ni jedan kopredsjedavajući ne može izvršiti ovu nadležnost, što bi bilo kršenje načela efikasnosti iz člana VI/3. Ustava Bosne i Hercegovine koje glasi: "Ustavni sud će podržavati ovaj ustav".

Dakle, ako načelo tumačenja koje zahtijeva saglasnost podustavnih akata sa Ustavom ima za posljedicu "besmislene" rezultate ili u slučaju ovog prethodnog pitanja, koje dovodi u sumnju ustavnost Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine - iako pokretač spora nije zahtijevao ocjenu njegove ustavnosti - onda će imati prednost drugo načelo tumačenja, tj. načelo tumačenja funkcionalne saglasnosti sa Ustavom. Prema općem pravnom načelu ustavno pravo ima funkciju temeljnog pravnog poretka za zajednički život u državi i društvu.

Prema ovoj funkciji ustav u formalnom smislu ima veću pravnu snagu od zakona i drugih općih pravnih akata i mora biti, po pravilu, mijenjan u parlamentu samo kvalifikovanim većinom. Iz izloženog slijedi, kao načelo tumačenja, da se tumačenjem ne smije zaobilaziti funkcija ustava. U slučaju sumnje, dakle, ne može se ustav tumačiti na takav način da zakonodavac može postići svoje ciljeve bez amandmana na ustav.

Na osnovu prednosti ovog načela funkcionalne saglasnosti, koje se mora primijeniti u ovom predmetu zbog sumnji u ustavnost Zakona o Vijeću ministara, član VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine se ne smije tumačiti u vezi sa podustavnim odredbama o kopredsjedavajućim. Dakle, prethodno pitanje da li je dr Haris Silajd ić postupio kao kopredsjedavajući prema Zakonu o Vijeću ministara i Poslovníku, nije od ustavno-pravnog značaja. Da li je dr Haris Silajd ić imao pravo pokrenuti spor prema članu VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine mora se, dakle, zaključiti na osnovu samog Ustava.

Za razliku od pravila člana VI/3.(a) Ustava, koje svakom članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine daje pravo pokretanja spora pred Ustavnim sudom, ista se odredba odnosi na predsjedavajućeg Vijeća ministara bez daljeg preciziranja. Prema tome, predsjedavajući kao pojedinac je ovlašten da pokrene ovaj spor. Naime, jedno ili više lica, koji su preuzeli dužnost po odobrenju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prema članu V/4. Ustava Bosne i Hercegovine, su ovlašteni postupati prema članu VI/3.(a) Ustava. Kako nema posebne odredbe Ustava da su dva ili više lica koji su preuzeli dužnost zajednički odgovorni, svako lice na toj funkciji može

vršiti dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara iz člana VI/3.(a) Ustava.

Na osnovu utvrđenih činjenica, Ustavni sud smatra da je dr Haris Silajdžić nadležan da pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrene spor prema članu VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine.

S obzirom na izloženo Ustavni sud je odlučio, većinom glasova od 5:4, da je zahtjev dr Harisa Silajdžića dopušten.

O suštini zahtjeva Ustavni sud će odlučiti naknadno.

Ovu odluku je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije Marko Arsović, prof. dr Kasim Begić, Hans Danelius, prof. dr Ismet Dautbašić, prof. dr Louis Favoreu, dr Joseph Marko, prof. dr Vitimir Popović i mr Miljko Zvonko.

U ovoj odluci, prema članu 36. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dali su izdvojeno mišljenje sudije Hans Danelius, prof. dr Louis Favoreu i prof. dr Vitimir Popović, čiji se tekst daje u aneksu odluke.

U broj 1/98
5. juna 1998. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
Mirko Zovko, s. r

ANEKS- Izdvojeno mišljenje

"Prema članu VI/3. (a) Ustava Bosne i Hercegovine, spor radi odlučivanja o saglasnosti nekog entitetskog zakona sa Ustavom pred Ustavnim sudom može pokrenuti predsjedavajući Vijeća ministara. Dok je namjera tvoraca Ustava bila da predsjedavajući Vijeća ministara bude samo jedna osoba, u ovom trenutku funkciju predsjedavajućeg obavljaju dvije osobe, nazvane kopredsjedavajući. Znači, ovdje bi Ustav trebalo tumačiti u svjetlu aktuelne podjele kompetencija između kopredsjedavajućih i principa zajedničkog vršenja njihove funkcije, koja se reflektuje u Zakonu o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine.

Dva kopredsjedavajuća se sedmično smjenjuju u predsjedavanju Vijećem ministara. Prerogativi kopredsjedavajućeg koji predsjedava tokom sedmice su, uglavnom, formalne ili proceduralne prirode (vidi član 24. navedenog zakona), dok suštinske odluke zajednički donose oba kopredsjedavajuća (vidi član 25. navedenog zakona). Isto tako, funkcije koje su prema članu V/4. Ustava povjerene predsjedavajućem obavljaju, u stvari, dva kopredsjedavajuća zajednički (vidi član 6. stav 2. navedenog zakona). Pored toga, treba obratiti pa nju na to da, ukoliko bi kopredsjedavajućem koji predsjedava tokom sedmice bila data veća ovlaštenja, dejstvo ovih odluka bi bilo ozbiljno dovedeno u pitanje činjenicom da bi ih drugi kopredsjedavajući mogao lahko promijeniti ili ukinuti tokom one sedmice kad je na njega red da obavlja funkciju predsjedavajućeg.

Odluka o pokretanju postupka pred Ustavnim sudom radi odlučivanja o ustavnosti jednog entitetskog zakona ne može se smatrati odlukom formalnog ili proceduralnog karaktera, nego se mora posmatrati kao odluka koja spada u područje u kojem funkcije koje su Ustavom povjerene predsjedavajućem obavljaju zapravo oba kopredsjedavajuća. Stoga član VI/3.(a) Ustava treba tumačiti u smislu da je potreban konsenzus oba kopredsjedavajuća za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom".

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 55. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 5. juna 1998. godine, donio je

ODLUKU

Odbacuje se apelacija Zaima Srabovića iz Puračića, općina Lukavac, protiv presude Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, Rev. broj 190/91 od 12.12.1995. godine.

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH", "Slu benim novinama Federacije BiH" i "Slu benom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Zaim Srabović iz Puračića, općina Lukavac, obratio se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelacijom protiv presude Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, Rev. broj 190/91 od 12.12.1995. godine.

Podnosilac apelacije naveo je da je Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, presudom Rev.broj 190/91, odlučivao o njegovoj reviziji i reviziji drugih u predmetu utvrđivanja zaostavštine i izdvajanja njegovog nasljednog dijela, a protiv presude Višeg suda u Tuzli broj G . 1589/90 od 3. 12. 1990. godine. Smatra da je pobijana presuda "donesena greškom ili namjerno", jer je konačno isključen iz zakonskog reda o nasljeđivanju kao njegov nasljednik svog brata, te stoga traži pravnu zaštitu svog imovinskog prava po osnovu nasljeđivanja.

Prema članu XII Ustava Bosne i Hercegovine, Ustav stupa na snagu nakon potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini kao ustavni akt koji se amandmanski zamjenjuje i stavlja van snage Ustava Republike Bosne i Hercegovine. Opći okvirni sporazum je potpisan 14. 12. 1995. godine pa, prema tome, proizilazi da je Ustav Bosne i Hercegovine stupio na snagu istog dana.

U članu VI/3 (b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu, kada postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

Presuda Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, za koju Zaim Srabović tvrdi da je povrijedila njegovo pravo na imovinu, donesena je 12. 12. 1995. godine, tj. prije nego što je Ustav Bosne i Hercegovine stupio na snagu.

Polazeći od toga, Ustavni sud nije nadležan da ocjenjuje presudu koja je donesena prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine.

Ovu odluku donio je Ustavni sud u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko i sudije Marko Arsović, prof.dr Kasim Begić, Hans Danelius, prof.dr Ismet Dautbašić, prof.dr Louis Favoreu, dr Joseph Marko, mr Zvonko Miljko, prof.dr Vitimir Popović.

U broj 2/98
5.juna 1998. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
Mirko Zovko, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 55. tačka 2. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 5. juna 1998. godine, donio je

ODLUKU

Odbacuju se apelacije dr Harisa Silajdžića, kopredsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Plamenka Custovića, javnog pravobranioca Bosne i Hercegovine, izjavljene protiv odluka Doma za ljudska prava u predmetu broj CH/96/3,8 i 9. Branko Medan, Stjepan Baštijanović i Radosav Marković protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i CH/96/22 Milivoj Bulatović protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH", "Slu benim novinama Federacije BiH" i "Slu benom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Dr Haris Silajdžić, kopredsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Plamenko Custović, kao javni pravobranilac Bosne i Hercegovine, podnijeli su 31. 12. 1997. godine apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv odluka Doma za ljudska prava, navedenih u dispozitivu ove odluke.

Apelanti su naveli da predstavljaju dr avu Bosnu i Hercegovinu i da apelacije zasnivaju na odredbama člana VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine. Oni traže da Ustavni sud, u skladu sa svojom nadležnošću, preispita navedene odluke Doma za

ljudska prava kojima je povrijedio Ustav Bosne i Hercegovine, kako u formalno-pravnom tako i u materijalno-pravnom pogledu.

Prema članu VI/3.(b) Ustava, Ustavni sud ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu, kad ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Dakle, postavlja se pitanje da li Dom za ljudska prava treba smatrati sudom u Bosni i Hercegovini u smislu ove odredbe Ustava. Značajno je primijetiti u ovom kontekstu da, prema članu XI/3 Sporazuma o ljudskim pravima, koji je Anex 6. Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Doma za ljudska prava su konačne i obavezujuće ukoliko ih sam Dom ne prepispita u nekim slučajevima.

Međutim, Ustavni sud ne smatra da je potrebno u ovom predmetu riješiti pitanje da li se može kod Ustavnog suda uložiti apelacija na odluku Doma za ljudska prava zbog toga što, i ako bi se smatralo da je Ustavni sud nadležan za to, apelacije uložene u ovim predmetima morale bi biti odbačene iz slijedećih razloga.

U oba slučaja, jedna od tužilačkih strana pred Domom za ljudska prava je dr. avo Bosna i Hercegovina. Iz odluka Doma proizilazi da je Dom pozivao Dr. avu i prije i nakon što je Dom odlučio o dopustivosti slučajeva tražeći dostavu pismenog

mišljenja. Dr. avo nije reagirala ni na jedan način na zahtjeve Doma. Nije podnijela nikakve primjedbe, a takođe propustila je da se pojavi na usmenom saslušanju u oba slučaja.

Ustavni sud smatra da, ako postoji pravo na apelaciju protiv odluke Doma za ljudska prava, strankama se ne može dozvoliti da iznose primjedbe i argumente prvi put u apelacionom postupku.

Saglasno tome, s obzirom da je ostala u potpunosti pasivna tokom cijelog postupka pred Domom za ljudska prava, Dr. avo ne može iznositi argumente u apelacionom postupku pred Ustavnim sudom.

Iz navedenih razloga Ustavni sud je odlučio da ove apelacije odbaci.

Ustavni sud je donio ovu odluku u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije Marko Arsović, prof. dr. Kasim Begić, Hans Danelius, prof. dr. Louis Favoreu, prof. dr. Joseph Marko i mr. Zvonko Miljko.

U. br. 3/98 i 4/98
5. juna 1998. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
Mirko Zovko, s. r.

SADRŽAJ

104 Odluka o uvjetima za registriranje ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji	619	113 Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini	637
105 Odluka o privremenom uvozu i izvozu robe	620	114 Uputstvo o evidentiranju izvršenog kompenzacionog posla	637
106 Odluka o uslovima za dobivanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja predstavništva i poslovne jedinice	622	115 Uputstvo o načinu izrade, čuvanja, vođenja evidencije i uništavanja pečata institucija Bosne i Hercegovine	637
107 Odluka o uvjetima za dobivanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja preduzeća u inostranstvu	623		
108 Odluka o klasifikaciji roba na re ime izvoza i uvoza	625	Ispravka Carinske tarife Bosne i Hercegovine	638
109 Odluka o izmjeni Odluke o procedurama za korištenje sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj	636		
110 Odluka o izmjeni Odluke o procedurama za korištenje sredstava Svjetske banke i sredstava donatora za koje je Svjetska banka administrator	636	USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE	
111 Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje Sporazuma o privrednoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije	636	Odluka U broj 5/96	638
112 Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini	636	Odluka U broj 29/96	639
		Odluka U broj 4/97	639
		Odluka U broj 1/98	640
		Odluka U broj 2/98	641
		Odluka U br. 3/98 i 4/98	641

Izdavač: Ovlašćena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo Za izdavača: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Avdo Čampara Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo Direktor: Mehmedalija Huremović Telefoni direktor: 663-470, fax 663-470 Redakcija i Pretplata: 663-471 Računovodstvo: 651-257 Poslovnica, Malta 21 Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: 10100-603-1396 za dinarsko poslovanje i računa: 10100-603-2001396 za devizno poslovanje Štampa: "OKO" dd sa p. o. Sarajevo Za štampariju Rasim Rapa Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasnika. Akontacija za II polugodište 1998. uključujući i pretplatu za "Službene novine Federacije BiH": KM 90.- "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Prema mišljenju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, službeno glasilo smatra se proizvodom iz člana 19. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, za koje se ne plaća porez na promet proizvoda, a po mišljenju Ministarstva finansija, prodaja službenog glasila ne spada u prodaju proizvoda koji služe krajnjoj ličnoj potrošnji, te ne podliježe plaćanju poreza trgovine na malo.